



LEKWALODIKGANG LA MALOKO



2019 LEKWALO LA BOBEDI

DIKAGARE:

Batho ba ba Gapileng Meputso mo Kgaisanong ya Letsatsi la Matsalo la bo 30

Pg 2

Maeto a go Sedimosetsa Maloko

Pg 4

Koketsego ya Ditshiamelo tsa Phitlho

Pg 2

Maeto a go Sedimosetsa Maloko

Pg 4

Madi a o a Amogelang Botshelo Jotlhe

Pg 3

Dikgele tsa Intaseteri tsa IRFA tsa Mekgwa e Mentle go Gaisa Yotlhe ya go Dira Tiro

Pg 5

Maeto a go Sedimosetsa Batho ka Madi a a sa Tleleimiwang kwa KZN

Pg 4

Tsela e o ka balang setatamete sa madi a gago ka yone

Pg 6

Molaetsa o o tswang go CEO

Seno se raya gore disetatamete tsa rona tsa ditšhelete di dirilwe ka tolamo go tsamaisana le metheo e e amogeleseng ya go dira diakhaonto. Go tshalosa seno ka tsela e e motlhofo, madi a gago ga a dirisiwe ka tsela e e sa tshwanelang ka gope. Re sa le foo, lo tshwanetse wa bo lo setse lo amogetse disetatamete tsa lona tsa ditshiamelo. Re kopa gore o ikgolaganye le moemedi wa lona wa HR (Lefapha la badiri), fa e le gore ga o ise o se amogele. Se se latelang fano ke tshobokanyo ya ditshiamelo tsa gago mme tshedimosetso e nngwe e e leng malebang le kafa o ka balang seno ka teng le go se tshologanya e tshaloswa mo tsebeng ya 5.

Maloko a rona a tswela pele go re rotloetsa go dira botoka mme jalo re na le dithulaganyo tse di farologaneng tsa go tshwana le maeto a go sedimosetsa, maeto a go sedimosetsa ka ditshiamelo tse di iseng di lopiwe le di kanale tsa dikhomputara go netefatsa gore re tswela pele go refosana tshedimosetso le lona. Re lo rotloetsa gore lo dirise dithulaganyo tseno mme re lo tlametse ka tshedimosetso go ya pele malebang le dithulaganyo tseno mo legkwalongdikgang leno.

Re solofela gore 2019 yotlhe e tiile go nna sengwe le sengwe se o batlang gore e nne sone. Re go eleletsa mmogo le ba lelapa la gago setlha sa mekete se se sireletsegileng mmogo le ngwaga ya 2020 e e nang le katlego.

Madume
Philda Mphephu



Ngwaga ya 2019 e ne e tletse ka ditiragalo tse dintsi tsa MWPf, e ne e tletse ka ditiragalo tse dintsi tse di neng di simolola go diragala mmogo le tse dintsi tse e neng e le dikgangkgolo mme lefa go ntse jalo dikgwetlho tsona di sa fele. Ereka re diragaletswa ke di lo tseno, re ititeile sefuba go feta lefa e le leng pele go direla maloko a rona bojotlhe jwa rona ka metlha.

Re simolotse ngwaga eno sentle ka gonne Letlole le ile la bona ditlotlo ka January. Ka March, re ile ra simolola kumo e ntshe e maikaelelo a yone a magolo eleng maloko a a rolang tiro.

Ga go felele foo, monongwaga Letlole leno le dingwaga di le 30. Re keteka selo seno se segolo se re se fitheletseng le go lo lebogela go bo lo le bontlhannngwe jwa loeto lono lwa rona lo lo jesang kgakge ka go oketsa tshiamelo ya phitlho go tloga go R30 000 go ya go R40 000 mo malokong. Mo godimo ga moo, re file batho diboutshara tsa bokana ka R30 000 e le bontlhannngwe jwa kgaisano ya letsatsi la rona la matsalo la bo 30.

Gape re itumelela go lo itsise gore re filwe pegelo ya go runa ya ditšhelete e e senang diphoso dingwaga tse robedi tse di latelanang.

Re lo itsise ka phothale e ntshwa ya go dira dingongorego

Re itumelela go go itsise gore re na le phothale ya mo inthaneteng ya go dira dingongorego go thusa bao ba batlang go ngongorega ka Letlole gore ba dirise thulaganyo eno eo eleng lefelo le le lengwe gore ba bone dikarabo le tharabololo ya dingongorego tsa bone ka bonako.

Ke thulaganyo e maloko le batshidisiwa ba ka dirang dingongorego mo go yone go tswa koo ba leng teng, ba dira seno ka tshamalalo kwa ofiseng ya Motlankedi-Mogolo.

O ye kwa setsheng seno sa inthanete <https://complaints.mwpf.co.za/> go ngongorega le go bona karabo ka bonako.



Batho ba ba Gapileng Meputso mo Kgaisanong ya Letsatsi la Matsalo la bo 30



Ka di 14 tsa June, Letlole leno le tshwere dingwaga tse 30 tse eseng thaka ya motho. Re mabela go itse gore re dirile gore go nne le pharologanyo mo matshelong a batho ba bantsi le go dira kgolo e e seng kana ka sepe, mme seno se tliša dipoelo tse dintle di sa kgaotse. Go keteka letsatsi la rona la matsalo la bo 30, re kopile wena o le leloko gore o re romelele melaetsa ya matsatsi a botsalo ka lekwalo, SMS kgotsa Facebook gore o nne le tshono ya go ka ikgapela sengwe go tswa mo diboutšhareng tsa bokana ka R30 000.

Ekete re ka nna le dingwaga tse dingwe tse dintsi re le mmogo tse di tletseng Tlotlo, Seriti le Boswa.

Bafenyi ba Kgaisano

Re lebogela melaetsa ya lona e e omosang pelo. Re lebogisa batho ba rona botlhe ba ba ikgapetseng meputso ba ba mo lenaneong le le fa tlase fano. Re solofela gore lo ipeletse go dirisa madi a a mo diboutšhareng tseno. itumetse ho reka ka divoutjha tsa lona.

- Jairos Hlangweni
- Lucas Matabane
- Bonginkosi Matshini
- Venkie Maboke
- Ramogosi Mothupi
- Zukiswa Gwaza
- Sfiso Dlamini
- Aronie Mjikeliso
- Mamojaki Mojaki
- Lijane Mofee
- Zukiswa Ndamase
- Andile Thobeka
- Melikhaya Swayiza
- Avhafunan Maladze
- Constantino Machava
- Themba Swelinkomo
- Mbongeni Zulu
- Johannes Mboto



Koketsego ya Ditshiamelo tsa Phitlho

Re okeditse tshiamelo ya phitlho go tloga ka di 1 May 2019 mme o sa duele sepe jaaka leloko kgotsa mothapi, seno e le bontlhangwe jwa mpho ya rona e re go fang yone ya letsatsi la rona la matsalo la bo 30.

Madi a ditshiamelo tsa phitlho di okeditsweng ka one:

	From	To
Ditokololo	R30 000	R40 000
Mogatso	R30 000	R40 000
Bana ba ba nang le dingwaga tse 14 go ya go 21 (mo baneng ba ba nang le dingwaga tse 21 – 25 go batlega bosupi jwa gore ba santse ba ithuta)	R30 000	R40 000
Bana ba ba nang le dingwaga tse 6 – 13	R15 000	R25 000
Bana ba ba nang le dingwaga tse 1 – 5	R7 500	R15 000
Bana ba ba nang le tse di kafa tlase ga ngwaga e le 1	R3 750	R15 000


Eno ke tsela e re go lebogang ka yone go bo o na le rona mo loetong lono lwa rona.

Madi a o a Amogelang Botshelo Jotlhe

A o gaufi le go rola tiro mme ga o itse kafa o ka dirisang madi a gago a go rola tiro ka teng ka botlhale?

Ka di 1 tsa March, re simolotse kumo e ntshwa ya MADI A O A AMOGELANG BOTSHELO JOTLHE. Mo kumong eno, o tlohamedisiwa gore o tlele go amogela madi kgwedi le kgwedi botshelo jotlhe jwa gago, fa o sena go rola tiro.

Se dira ka tsela e e latelang:



Sekai:

Fa o tlhokafala dingwaga di le 10 morago ga o sena go rola tiro, ba/mojaboswa yo o mo tlhophileng o tlele go amogela palogotlhe ya madi a a kampa a a setseng.



O ka reka jang kumo ya madi a o a amogelang botshelo jotlhe?

1. Tsenela thulaganyo ya go ruta maloko ya kwa mothaping wa gago. Thulaganyo eno e tla go thusa gore o dire tshwetso ka kitso malebang le se o tshwanelang go se dira ka madi a gago a fa o rola tiro. O tlele go nna le tshono ya go botsa bo-CRM (Bommanejara ba Dikamano le Barekedi) ba rona dipotso dipe fela tse o ka tswang o na le tsone kaga kumo eno.
2. Fa go ka diragala gore o nne le kgatlhego ya go reka kumo eno, o tlele go amogela khoteišene e e bontshang gore o tshwanelegela go amogela bokae kgwedi le kgwedi fa o rola tiro.
3. Mme o ka nna wa amogela khoteišene eo kgotsa wa e gana.
4. O tlele go simolola go amogela madi kgwedi le kgwedi morago ga o sena go rola tiro.

Maeto a go Sedimoseisa Batho ka Madi a a sa Tleleimiwang kwa KZN

Ngwaga le ngwaga Letlole le bolotsa letsholo la go batla badiramoepong ba pele ba ba tlogetseng letlole kwantle ga go dira topo ya madi a bone. Monongwaga ka June le July, Letlole le ile la ya kwa KwaZulu-Natal. Maikaelelo a loeto lono e ne e le go duela batho bao ba kileng ya nna maloko madi ape fela a a ba tshwanetseng.

Re itumelela go bega gore mo dikgaolong tse tlhano tse di ileng tsa etelwa, batho ba le 556 ba eleng maloko a MWPF ba ile ba bonwa mme madi a bone otlhe e ne e le R26 283 777,67.

Loeto lo lo latelang lwa go sedimoseisa batho lo tllie go tsewa go leba kwa Eastern Cape. Fa go na le batho bape fela ba e kileng ya nna maloko a MWPF ba ba nang le madi a ba iseng ba a lope, re kopa gore o ba rotloetse go ikgolaganya le Letlole.

Ke bomang ba ba nang le tshwanelo ya go bona madi a a iseng a lopiwe?

- Modirameepong wa pele yo o neng a berekela meepo ya gauta, magala kgotsa polatinamo mme e le leloko la MWPF magareng ga di 1 July 1989 le go tla go fitlha gompieno mme a tsamaile a ise a lope madi a bone. Batho bano ba akaretsa maloko a a rotseng tiro, a a kgaotsweng mo tirong, a a tlogetseng tiro kgotsa a a lelekiweng mo tirong.
- Bajaboswa ba maloko a a tlhokafetseng a MWPF.

O re thuse go bona maloko a pele a letlole la rona kgotsa bajaboswa ba bone gore ba kgone go bona madi a a ba tshwanetseng.



Maeto a go Sedimoseisa Maloko

Jaaka bontlangwe jwa go nna le seabe mo malokong, Letlole le tsaya maeto ka metlha a go sedimoseisa maloko a maikaelelo a one eleng go go tlahosetsa ka botlalo ka madi a a go tshwanelang le kafa a dirang ka teng.

Go bothokwa gore o nne teng kwa maetong ano a go sedimoseisa batho ka gonne o nna le sebaka sa go buisana le bo-CRM ba rona le go ba botsa dipotso dipe fela tse o ka tswang o na le tsone malebang le madi a gago. Buisana le moemedi wa lona wa HR (Lefapha la Badiri) go mmotsa gore loeto lo lo tlang lo tllie go nnela kae kwa moepong wa lona fa e le gore ga lo ise lo nne le lope monongwaga.



Dikgele tsa Intaseteri tsa IRFA tsa Mekgwa e Mentle go Gaisa Yotlhe ya go Dira Tiro

Mo masimologong a ngwaga Letlole le ile la tlotliwa ka go fiwa sekgele ke matlole a mangwe sa gore ke lone le di gogang kwa pele mo go thameng dilo tse diswa mo intasetering eno. Re ile fa fiwa sekgele sa maemo a a kwa godimodimo kwa moletlong wa ngwaga le ngwaga wa Institute of Retirement Funds Africa (IRFA) wa Best Practice Industry Awards (Dikgele tsa Intaseteri tsa Mekgwa e Mentle go Gaisa Yotlhe ya go Dira Tiro), o o neng o tshwerwe ka di 23 January 2019.

Re amogetse dikgele tsa Mekgwa e Mentle go Gaisa Yotlhe ya go Dira Tiro mo go tsa sethopho sa Maemo a Gauta:

- Seabe sa Maloko le go ba Ruta
- Mekgwa ya go Dira Dipeeletso

Re tllie go tsewelela pele re iteile sefuba go tokafatsa maiteko a rona a go ruta batho le go dirisana mmogo nabo re sa kgaotse mmogo le go fithelela maikaelelo a rona a go dira go feta katlego ya rona. Maloko a rona ke one a tlang pele mo go rona ebile e tllie go nna one a re rotloetsang thata ka metlha yotlhe.



Tsela e o ka balang setatamente sa madi a gago ka yone

Gangwe ka ngwaga, Letlole le dira dikgatiso tsa setatamente sa madi a gago le go di romelela mothapi wa gago. Di simololwa go romelwa ka August. O netefatse gore o bone setatamente sa madi a gago go tswa go moemedi wa lona wa HR. Setatamente seno se bontsha Madi A O Nang le One mo Letlolang le madi a o tlleng go a bona ka letlha le le mo setatamenteng.

O bala setatamente sa madi a gago jaana:

PERSONAL DETAILS			
Name & Surname:	(Name and Surname)	Category of Membership:	
Participating Employer:	Adcorp Technical Training Services	Date of Birth:	19/06/1979
Paypoint:	ADCORP TECHNICAL TRAINING (920921)	Date Joined Company:	01/01/2007
Employee Number:	MINSC000	Date Joined Fund:	02/12/2007
Industry Number:	Z0000000	Pensionable Service Date:	02/12/2007
Identification Number:	(SA Identity No)	Normal Retirement Date:	01/01/2017
Location:	Gauteng	Normal Retirement Age:	
		Annual Pensionable Salary:	R 96,526.32
		Annual Risk Salary:	R 120,657.96

To help you make sense of your benefit statement the various sections are explained here. The statement shows your Fund Credit and the benefits provided by your Fund as at the date of the statement.

This section contains your personal information such as your name, identity number, date of birth, membership number and the date you joined the Fund. It also shows your pensionable monthly salary/wages.

This section shows your and your employer's contributions to the Fund over the period of this statement as well as the growth/interest you received.

It also shows the costs deducted. These costs are for risk benefits (death, disability and funeral benefits) and administration fees (including actuarial, FSB levies, etc) deducted from the employer's contributions on a monthly basis.

If you transferred money from another Fund or made additional contributions to the Fund it will be shown here.

Your total retirement saving amount at the date of the statement is shown here.

Your money is invested according to the Fund's Investment Policy in order to make it grow.

This block shows how your money has grown since your previous statement.

The Fund updates member benefits with the full monthly investment returns (growth) earned by investments each month.

The administrator uses your net monthly contributions (after costs are deducted) to buy units in the Fund portfolio you are invested in at the latest unit price which is available. This not only ensures better governance and running of the Fund, but transparency is also improved.

Remember that the unit price will go up or down depending on what happens in the investment markets.

Here you see the benefit you will receive if you leave the Fund. When you leave you will receive your accumulated Fund Credit as a benefit.

This section shows the lump sum death benefit your dependants and nominees will receive if you die whilst in service. If you have no dependants the benefit will be paid to your nominated beneficiaries. It is therefore important to complete the Beneficiary Nomination form in order to identify your dependants and beneficiaries.

This section shows the benefit you will receive should you become disabled.

In the event that you become disabled or terminally ill you will receive your Fund Credit plus a cash lump sum of 3x your annual salary.

Funeral benefits cover the main member the spouse and the direct children of the main member. See the benefit amounts for each family member.

In the event of a member's death outside the normal place of residence the benefit will also pay towards the cost of transporting the deceased to a location in their home town.

CONTRIBUTION DETAILS FOR THE PERIOD 01/01/2018 TO 31/12/2018			
Contribution as a percentage of salary	9.37%	15.63%	25.00%
	Member (R)	Employer (R)	Total (R)
Total Gross Monthly Contribution	5,022.63	8,442.29	13,464.92
Less: Administration Fee incl VAT	0.00	480.00	480.00
Less: Risk Premiums	0.00	4,727.70	4,727.70
Additional Voluntary Contributions	0.00	0.00	0.00
Total Available Investment	5,022.63	3,234.59	8,257.22

The total available for investment reflects the monthly contribution after the deduction of administration fees payable and any inclusive risk premiums payable to the insurer.

INVESTMENT SECTION	
Retirement Funding Contributions (Total Available for Investment) are invested as shown below:	
AA (General) Portfolio	100%

FUND CREDIT BUILD UP FOR THE PERIOD 01/01/2018 TO 31/12/2018	
Balance as per previous statement as at 01/01/2017	152,691.60
Total Net Investment for the period as per the Contribution Details above	8,257.22
Transfers in for the period (External)	0.00
Transfers in for the period (Internal)	0.00
Transfers out in the period	0.00
Net Investment return	11,129.80
Investment value as at 30/12/2017	172,078.62

INVESTMENT RETURN FOR THE PERIOD 01/01/2018 TO 31/12/2018			
Portfolio	Annual Fund Return	Unit Price	Amount (R)
AA (General) Portfolio	10.43%	214.54%	11,129.80

WITHDRAWAL/ RETRENCHMENT/ DISMISSAL/ RETIREMENT BENEFIT AS AT 31/12/2018	
100% of the member Investment Value	172,078.62
Total Benefit	172,078.62
IMPORTANT NOTE:	
This benefit will be subject to tax according to prevailing legislation	

DEATH BENEFIT BEFORE RETIREMENT AS AT 31/12/2018	
100% of the member Investment Value	172,078.62
Insured Benefit	361,973.88
Total Lump Sum Death Benefit	534,052.50
IMPORTANT NOTE:	
Insured Benefit is equal to 3.00 times Risk Salary. The Accepted Cover is payable in the event of a claim. If your entitlement is in excess of the insurers Free Cover Limit (R 4000 000.00) then you will be requested to submit medical evidence before Full Entitlement can be granted.	

PERMANENT AND INDUSTRY RELATED TOTAL DISABILITY AS AT 31/12/2018	
100% of the member Investment Value	172,078.62
Insured Benefit	361,973.88
Total Lump Sum Death Benefit	534,052.50
IMPORTANT NOTE:	
Insured Benefit is equal to 3.00 times Risk Salary. The Accepted Cover is payable in the event of a claim. If your entitlement is in excess of the insurers Free Cover Limit (R 4000 000.00) then you will be requested to submit medical evidence before Full Entitlement can be granted.	

FUNERAL BENEFIT AS AT 31/12/2018	
The following benefits will be paid out in the event of the death of a member or any of his/her immediate family:	
Funeral Benefit	Amount (R)
Member	30,000.00
Spouse	30,000.00
Child between 14 and 21 years	30,000.00
Child between 6 and 13 years	15,000.00
Child between 1 and 5 years	7,500.00
Child between 0 and 11 months	3,750.00
Stillborn	3,750.00
Paid-Up Funeral Benefit (Retired Member)	30,000.00

Ditsela tse di farologaneng tse o ka ikgolaganyang le rona ka tsone



Re a itse gore maloko a rona le bajaboswa ba gasame naga yotlhe mme ebile bangwe ba bone ba kwa dinageng tsa boagisani tsa go tshwana le Swaziland, Lesotho, Mozambique le Botswana, jalo re tlamile dithulaganyo tse di farologaneng go direla gore o kgone go nna o ikgolaganya le rona kgotsa go re botsa dipotso dipe fela tse o ka tswang o na le tsone.

1. Mafelo a go Bona Thuso a Batho ba Yang kwa go One ka Sebele

Mafelo ano a bulwa go tloga ka Mantaga – Labotlhano ka 08h00 go fitlha ka 16h00, maikaeleomagolo a seno e le go thusa bajaboswa ba maloko ka ditopo le dipotso tsa bone. Re na le a le marataro mo ditulong tse di mo lenaneong le le fa tlase fano.

Mafelo a go bona thuso a batho ba yang kwa go one ka sebele	Aterese ya bonno	Nomoro ya mogala	Imeile
Carletonville	Office No. 2, 5 Buys Business Park Cnr, Kaolin & Radium Street, Carletonville, 2499	(010) 100-3001	clientservices@mineworkers.co.za
Witbank	Office No. 9, M&B Centre, 16 Mandela Street, Witbank, 1034	(010) 100-3001	clientservices@mineworkers.co.za
Johannesburg	Crn Melle & 26 Ameshoff Street, Braamfontein Johannesburg, 2000	(010) 100 3001	clientservices@mineworkers.co.za
Orkney	Harmony Gold, Moab Khotsong, Teba & Intake Centre building	(010) 100 3001	clientservices@mineworkers.co.za
Mthatha	No 49 Leeds & Craiser Street, Metropolitan Place, 1 st Floor, Mthatha	(047) 531 2003	clientservices@mineworkers.co.za
Mozambique	Bairro de Chinunguine C, Praia de Xai-Xai, Cidade de Xai Xai, Provincia de Gaza, Mocambique	(+258) 282 22 675	clientservices@mineworkers.co.za

2. EBS Offices

Diofisi tsa rona tsa EBS di teng kwa moepong go direla gore re nne gaufi le maloko a rona, eleng koo o ka fapogelang teng ka nako e o sa berekeng ka yone go buisana le bagakolodi ba rona ba EBS ba ba ithutetseng tiro ya bone.

- **Anglo Gold Ashanti:** Vaal Reefs (Orkney) West Wits (Carletonville)
- **Glencore Mine:** Witbank
- **Sibanye Still Water:** Beatrix
- **Sibanye Still Water:** Driefontein
- **Sibanye Still Water:** Ezulwini
- **Harmony Gold Mine:** Kusasaletu
- **Harmony Gold Mine:** President Steyn Branch

3. Lefelo la go Ikgolaganya le Rona

Re na le mogala oo o ka re founelang mo go one fa o batla go itse mo go oketsegileng ka topo nngwe kgotsa potso nngwe. Nomoro ke 010 100 3001.

4. Dithulaganyo tsa Dikhomputara

Gape o ka re tshwara ka inthanete o dirisa dithulaganyo tse di farologaneng tsa dikhomputara tse di mo lenaneong le le fa tlase fano.

4.1 Setsha sa Inthanete sa MWPF – www.mwpf.co.za

Setsha sa inthanete sa MWPF se na le dilo tsotlhe tse o tlhokang go di itse ka Letlole, re na le tsebe e e nang le dintlha ka botlalo ya dikumo le ditirelo e e nang le ditshiamelo tsotlhe le kafa o ka dirang topo ya madi a gago ka teng, go akaretsa le dilo tse o tshwanetseng go tla ka tsone fa o batla go dira topo ya madi a gago. Gape o ka nna wa dira topo ka tlhamalalo go tswa mo setsheng sa inthanete.

Gape go na le tsebe ya dipeeletso e e go bontshang kafa Letlole le tsamayang ka teng, ditatamente tsa ngwaga le ngwaga tsa ditšhelete le dipegelo tsa ditšhelete, tse di itshetletseng mo kgwebong le kafa tsa ditšhelete tsa letlole di tsamayang ka teng.

Gape re na le Phothale ya Madi a a Iseng a Lopiwe, ya badirameepong ba pele kgotsa bajaboswa ba bone. Fano o ka nna wa tsenya nomoro ya gago ya intaseteri kgotsa nomoro ya ID. Tshedimosetso eno e tlile go ya kwa motsamaising yo o arabang dipotso mo dikhomputareng tsa rona mme ba tla tlhola go bona gore a go na le Matlole a Madi a o tshwanelang go a duelwa kgotsa nnyaa.

4.2 Facebook le Twitter

Gape re na le Ditsebe tsa Tshedimosetso tsa Facebook le Twitter, tse di dirang gore maloko a nne a na le tshedimosetso ya sesweng malebang le ditiragalo tsa rona tsotlhe mmogo le ditiragalo tse di malebang le Letlole. Dipotso tsa gago le tsone di arabiwe ka yone nako e o di botsang ka yone mo inthaneteng. Ga go tlhole go tlhokega gore o tle ka sebele go tla go bona thuso ka topo le dipotso tsa gago.

O re sale morago go Facebook le Twitter mme o nne o na le tshedimosetso ya sesweng



Mineworkers Provident Fund - <https://www.facebook.com/mineworkerpf>





Mineworkerspf - <https://twitter.com/Mineworkerspf>

RE TSAYA DITSHWAELO TSA GAGO E LE SELO SA BOTLHOKWA THATA

Re tla rata go amogela ditshwaelo tse di tswang mo go wena. Re kopa gore o re itsise gore o ikutlwa jang ka lekwalodikgang leno ka go re romelela imeile mo ateseng eno.

TSHEDIMOSETSO E O KA IKGOLAGANYANG LE OFISI E KGOLO YA LETLOLE KA YONE

 Mineworkers Provident Fund Building, 26 Ameshoff Street, Braamfontein, Johannesburg

 010 100 3001

 www.mwpcf.co.za

Polelo ya go Ikgolola: Tshedimosetso e e mo lekwalodikgannyeng leno e sireleditswe ke melao e e maleba ya dilo tse di itlhametsweng mme e ka se kopopolwe, ya phasaladiwa kgotsa ya fetolwa gore e dirisediwe kgwebo. Lemororo re dirile bojotle go netefatsa gore tshedimosetso e e leng mo lekwalodikgannyeng leno e nne ya sesweng, e e lolameng le e e boammaaruri, re ka se fe karanti ya seo. Lekoko lepe fela la boraro le ka dirisa tshedimosetso eno fa le batla mme le e dirisetse go bona dintlha fela. Re kopa gore lo eleng thoko gore fa tshedimosetso e e mo lekwalodikgannyeng leno e sa dumalane le Ditaolo tsa Letlole, go dirisiwa Ditaolo tsa lone. MWPF ga e dumele go rwala maikarabelo ape ka ntlha ya ditatlhegelo dipe fela tsa dilo, ditshenyegelo le ditatlhegelo tsa madi, tse di ka nngang teng kgotsa tsa diragala ka tthamalalo kgotsa ka tsela e eseng ya ka tthamalalo ka ntlha ya phoso nngwe kgotsa selo se se tlogetsweng kwa morago mo lekwalodikgannyeng leno.

